

1b

K34/82

Xo tsoma le xo rea.

Xo tsoma: Laina a diphoofolo tsa xo tsongwa:- Matlabo, dinare, diphuthi, dikome, dithsoso, dikolobe tsa naxa, dihiolo, mabudi, ditlou, ditholo, dithaxetsi, dipela, dipudubudu, dithswene, ditau, dithsukudu, dikubu, ditumuxa, dipitsi, dinkwe, phiri, thakadu, sesele, mebutla.

Letlabo. Ke phooftolo ya naxa, e na le maoto a mabedi a matelele, le ditsebe tse pedi tse ditelele, moropo o motelele, le mahlo a mabedi, phatleng, la pholo le na le dinaka tse pedi tse dithsethse empa tse dikxoiswane, la thsadi xa le natso, le na le mosela o monyana, re re ke bothsoba, le na le kxwatla tse pedi leotong le lengwe le lengwe. Ka bothsoba byo bya lona, bo thsosa dimpya xa di le rakisa, ka baka la xore ke o mothsweu ka fuse xo ona, xe mpya e bona le re phenyong o re thsweuu di a ema. Lena le na e boleta ya bose udu, fela xe o ka le rakisa melala le melala xa le bose ka baka la xore dinama tsa lona di tsilelane ka xo kitima kudu. Le na le lebelo kudu. Le thswenya kudu. Masemo, le ja mabele bosexo. O kwa a letsas melodi a re, hweoo, a kwa xore xa xo na motho le dimpya, mong wa thsemo xosasa o tla lla. Ba bang-e ba re xo eena, o bolaille ke mohloka-pudi, sejela o a bolaya.

Dikubu. Kubu ke phooftolo ya naxa fela e phela Letsing, e nyakilo swana le kolobe, di fapane ka xore e na le maoto a matelele le mosela o motelele. E na le maoto a mane, ditsebe tse pedi, le hloko e kxolo ya marularula ya xo befa kudu, e na le marofa, mokxopa wa yona ba dira disampoko. Le yona e senyetsa batho kudu masemong, e ja matele bosexo. Thaireletso ke xo axa lexora la masasa a metlwa, ka ntla le xo dira byale ka se ke wa ja mabele, o tla ba o lemetsa tsoma.

Mabudi. Ke diphoofolo tse byalo ka dipeba, fela xa di na mosela o motelele, le xona a feta dipeba ka boxolo. Le na le maoto a mane a makopana, a na le marofa le dinala, byoya bya ona ke mahlokwana, mokxopa wa ona ba apea, ba re ke moxoba, o bose

K34/82

kudu xo fetisa le nama ya ona. Le ja mabele bosexo. A thula mekwata (di tsela) ya xo ya masemong. A phela ka maribeng le meleteng, empa xe batsomi ha a tsona ka dimpya, ba re ka meteba. Meteba ta dira ka diphate tse dithsese, ba diloxa ka dinti, xo lekana lona lekwelele, xore xa le tsene ka xare la se kxone xo tswa, mo mekwateng ya ona. Mathomong xa moteba ba tiba xore xwa se be le lesoba, byale ka meteba e e dirang ke lakkowa matsatsi ano. Ba bolaya ka diphate tsa dinhla. Motro e mongwe le e mongwe o dula lxaufsi e moteba wa xaxwe xore xa le tsene a phakise xo le bolaya, ba lhangwe ba ya xo a thoba leraraneng, a thsaba ka mekwata ya ona. Kudu xa xo taomiwa ona, xo nyakexa dimpya tsa borakane (tse dinyana) di kxona xo kitima le mokwata. Diphooftolo tse ke di ngodileng tsexa di bini ke motho, fela tsa dingwe di xona ke sa tla di hhalosa.

4

Dithswene. Ke diphooftolo tsa xo phela dithabeng, di robala ka maribeng. E na le macto a mane, le seatla ee byale ka sa motho, menwana e mehlano seatleng se sengwe le se sengwe, fela e na le dinala, e na le moropo (phatla) ke makopo, e na le mosela o motelele. E kitima fase le xodimo xa dihlare, e taboxela sehlareng se sengwe le se sengwe. E hlalefile kudu, ka xobane e ya kxona xo thsosa bana masemong. Xe e le ngwana ya sa di tsebeng ke moka wa thsaba, ka xctane e re, xekole xekole, e ya kowa le kowa. Xa a thsabile di sala di furana sebaka sa xo sala di ja maheya. Di ja mosexare, bosexo di a robala. Di ja le masexesese, le dipupudu, le dihlatswa, le difoie, le merepa, le dipudi, le dithsidithswene, ditloo, le ditloo-marapo. Ka moka dilo tsewe di ja ke batho kantle le lesexesexe. Tsona di reiwa ka bolepa, ba dira menwa e mentsi ba beya matlapeng mo di tlaxo di tsena ka xona. Xa e xata lefsika ka moka bo e tatela seatla, ya re ke phumula mahlo kai scatla, mariri a mahlong a tiba mahlo ya se bone, ke moka ba e bolaya bosolo. Di byale ka dilxoxo di a lla bosexo, di re, hoo-hoo wa ba wa kwa ngwana a lla a re thsueriri

5

thfwerererec, wa ba wa kwa rothwe'a sexa a re haha. Di lla xararo bosexong. Nama ya yona xa e lewe, fela e ja ke ba banyana. Lebaka ke xore e byale ka mot'o. Xe ba bolaya rothwe e tiba ka pele, e tla no hwa e le byale. Ea xona batko ta ba itinang ke ba xa Malesa. Fela ke nefuta e neraro ya dithswene, ke dithewene, le dithswenyana, le ditudu.

Dithswenyana. Le tsona di ja maheya, e naxo, le dikenya tse dingwe. Xa di swane le dithswene. Empa makopo ona a xona, tsona ke tse dithsehla. Dihhoofolo tse pedi tse ke setseng ke di ngodile di na le mohola o moxolo bathong. Dithusa bolwetsai ba bana byo ba re ke bya dithabeng. Ba tsuya maoto le mekxopa ba hlakanya ba ba alafa ku tsona.

6 Ditudu. Di swana le dithswene tse dingwe ka sebcpxo, empa di fapane ka mmala. E na le mmala o mosehla le o montso mokolong xo fihlela moseleng, le ka dimpeng. Mekxopa ya tsona ba dira dikala tsa dikosa. Byale ka lepesa, le malopo.. E na le maoto a mane, marofa a yona a byale ka seatla sa motho, renwana e mehlano seatleng se sengwe le se sengwe, mosela o motelle, le mahlo a makopo. E bohole kudu, xe mpya e e rakisa e kitimela sehlareng mosela ya o lekeletsa, xe e tswara ka mosela ke moka ya retoloxa ya e loxa. Xa di je mabele, di phela ka dikenya tsa dihlare. Dithswene ke maxotlo xa di lewe.

7 Dikolobe tsa naxa. Di swana le tsa xae, fela yona e na le molomo o motelele, le hloxo yamarularula. Ke yona phapano ya tsona ie tsa xae. Byale xa xo na ba ba binang kolobe, fela ka dikxaxareng kxaxara ya yona ke tlou. E boxale kudu, e tsongwa mohla xo nele pula e kxolo, di latiwa ka mehlala. Mohla oxe banna ba rapana, ba bangwe ba tibamekoka ba bangwe ba tsena ka morung, fela e boxale kudu, motho e ya bolaya wa hloka xo exa xabotse. E na le nama e tose xo phala ya xae fela e na le lefetha.

Dinela. Ke sebatana se sonyana kudu. Se phela dithabeng mahlaleng. Xa e na mosela, e na le maoto a mane a manyana. E a lewa, nama ya yona e tsefa kudu xe e omile. Mokxopa wa yona ba dira mathebo

K34 | 82

le makxeswa.

Dihlolo. Di phela dithobeng. Miolo e na le maoto a mane, ke a manyana kudu. E kitima xodimo xa mafsika. O na le byoya bya matsilitsibi byo bohubedu. E na le nama ya boleta.

Diphuthi. Ke phoofolo ya maoto a masese a matelele, e na le dinaka tse pedi, moropo o motelele, mosela o mokipana. E lebelo xaxolo e sia mpya. E rewa ka dixwaele byale la tuma xore xa e tsoxile xore yo tawa mokokeng o itsexo e huetsane mosemane a letetse, ke moka ya tanywa. Ne tsela e re swarang ka yona. Micropo wa yona o a nkxa. Ke ba e reta ba re, ke mokone wa mmankana tsa pudi wa xo tiya dikxopo le matsoxo. Batho ba ba e binang xa ba e je, ka baka la xore ke mothopho wa xabo. Mokxopa wa yona o soxiwa makxeswa a ba baxolo.

Dikome. E lekana le phuthi ka xo ema, fela yona e phela dithabeng. Di fapane ka byoya le moropo, byoya bya kome ke dithatana byo bohubedu, moropo wa yona o mokxuewana. E kitima xodimo xa mafsika, e kxona ke mpya ya xo kobela xona e phakisa e namela lefsika la tla la e bolaela xona. Nama ya yona e bose kudu xo phala ya phuthi. Xa e di mabele e phela ka byane fela.

Dipububudu. Ke ngwanabo phuthi le kome fela di a e feta. E fapane natso ka mmala, ke e kxubedu, e lebelo kudu xo di feta. Mabele xa e fule, e ja ditloo le dithsekxene. E a lewa, xa xo motho ya e binaxo.

Nkwe. Ke phoofolo ya naxa e swana le katse fela yona ke e kxolo, e na le rabalabala a manyoronyoro. E na le moetse molaleng, dikano xoba molomong e na le ditedu, e na le maoto a mane xa se a matelle, marofeng a yona ke dinala tse ditelle fela xa e sepela dia hunyela, e na le mosela o motelle. Ne sebatana sa boxale kudu, motho e a bolaya. Xo bile xona le kano ya yona, ba re rmankwe a xo sita tlapadi xo raxa a raxa xabedi a re ke a thesa a pallwa, a re tilwane sala o bona bana ba xo, nna a re Bakone. Ke xore xo ile xwa re xe ba xa xohlate ba elwa le ba xa lokxotho, moetapele wa bona a re, a re tioxeng, byale ba ile xe ba tloxa xwa sala ba xa Lewele ba bina phuthi. E be xo bolla kozza.

K34/82

10 Lophatho e ba re Mankwe. mokone ke xore Phuthi. + phela ka diphooifolo tse dingwe, le diruiwa byale ka dipudi, dinku, le manamane. Kokxopa wa yona o ratexa kudu matebong. Ke motho a bolaile kxale e se ba mohlabela kxomo ka xobane ke moxale. E robala ka maribeng.

Dipitsi. Ke phoofolo e tewanang le pokolo ka sebopexo, le dikkwatla, fela e fapana nayo ka mabalabala. Mmele wa yona ka moka xo tloxa moropong xo fihla raotong. Ke mebalabala e mesweu le e meso. Moselen, xa xo na mabalabala, e na le tsesebe tre pedi tse dikxolo tse byale ka tsa pokolo. Xa e lewe phoofolo ya Kodimo, molato ke xore e swana le pokolo. E na le letelo kudu.

11 Sesele ke phoofolo e nyana kudu, e feta pela. + na le maoto a manyana, ditsebe tre nyana, mosela o mokopana o o mosesenyana, ke seseso. Se ja dinosi, sa fumana dinori di tsena se rafa se bea kxole le phaxo. Ke motho a ka se bona mo se rafa wa ya wa tse, o swanetee xo kitima kudu, ka baka la xore sa xo fumana, se kitimela xo faxola. Le xa o tswere selepe o ka se ke wa se bolaya ka baka la xore mmele wa sona o xwarie.

Thasoso. Ke phoofolo e nyakileng xo swana le letlabo fela e feta letlabo ka boxolo. Le na le maoto a mane a matelele, le dinaka tse pedi tse dikopana, mosela wa lona ke bothsoba. Le phela dithabeng ka xare xa moru. E boxale kudu, motho le a bolaya xe o ka le wela xe o le hlabo ka lerumo. Le a lewa, le na le nama e boleta. Le phela ka byanc, e seng mabele a batho. Kokxopa wa lona ba dira makxeswa.

12 Dithakadu. Ke diphooifolo tse di nyakilexo lekana le sesele, fela e feta sesele, se na le maoto a mane le dinala tse ditelele tsa xotia kudu. Se phela ka mole teng, se epa ka dinala. Xe o ka re o se bona se thoma xo epa, wa kitimela o tla fumana se sobeletsee ke phoofolo ya matla kudu. O kwa batho ba re matla a monna a fele ke ya thakadu. Ke xore o berka mmereko ba se ke ba xo natela. Le yona ka nosi e no tsama e epa melete e sa dule xo yona e roba a bosexo bottee xoba xabedi ya feta.

K34/82

Ditlou. Ke diphoofolo tae dikxolo kudu. Di na le maoto a mane a makoto, a ena dikoxwatla ke seatla, ditsebe tae dikxolo, hloxo ya marularula, e na le poxo e telele, mmele wa yoanke maswebeswebeswa siisa, mosela o byale ka sampoko (kubu). E bina ke nefuta e mentsi ya batho, rena ba xa lohlabe (Patubatse), Lalubedi, ba xa basisimale le lathoka le nefuta e mengwe. Rena base re e binang ka e lewe ka buka la xore ke mothopo. Ke ba tsoma tsena ba direla tseleng ya tsena, ba epa nokoti o moxole xorc e tle e fofele ka kare la kxone xo e bolaya. Xa ba e rakelle ka xobane xa e rate xo bona motho, ya xo bona e ka xo bolaya. Taba e e makatsaxo e na le mahlo a manyana kudu, kudu e dupolla motho ka xo xoxa diphefo. Xa e na mosito, e roba mehlare e fosa ka pele xofihla e xo dira kotse. Tolete ola wa xo e rela ba fotla ka dihlare, kantle le xo dira byale e ka se ke ya tsena. Ke kxosi ya diphoofolo ka moka.

Phiri. Ke phooefolo e kxolo, e feta thakadu, e na le maoto a mane le mosela wa botsoba, mmele wa yona o na le mabalabala byale ka dipudi tse ba reng ke mokxapiri. O kwa batho ia re motho o sika ka sa phiri, ke xorc mosela wa yona o hlakana le dihlare tse maime, mahura a tau le monna-moso. Xa o tswere xa o hlakane le motho tseleng.

Ditola. Ke diphoofolo tse dinyana, di phela ka meleteng, e byale ka wa thakadu, bceexo ya tawa, ya sela, e ja matele. E na le tsebe tse pedi, maoto a mane, dinala marofeng, mosela o motelle.

14 Phooefolo ya xo makatsa xa e kitima mosela o xaxaba fase waoto a pele a emela xodimo, ya kitiba ka moraxo. Xa mpya e sa tsebe xo di rakisa e se thsware, e tla rakisa mosela wa yona, ka baka la xore o ya kowa le kowa. Batsori bona ba thiba meleteng ka melamo, xore ba di hlakanetse ka yona. E na le nama ya toleta.

Mmutla. Ke phooefo o e ryare kudu e nya kilo lekana le katse, emja e feta katse. O swana le xlolo, o na le ditsebe tse kxolo, maoto a mahlano a manyana. E mengwe ke e mehubedu e mengwe e mesehla.

O lebelo kudu, o kitima le ditsela.

X34/82

- Ditau. Tau ke phooefolo e thsehla, diphoofolo tse dint i di  
a e feta, fela e na le maatla a makatsaxo kudu. E na le maoto  
a mane a na le marofa le dinala tsa xo tia kudu. E na le mariri  
mohlomong le moetse molaleng, mesela wa yona o motelele. Xe motho  
15 a e bolaile mokkopa wa yona o isa mosate, kxosi e tla mo hlabela  
kxomo ya mo lomisa. Xa e lewe, empa mahura a yona a nyakexa kudu  
le letsralo, ba fetola dihlare tsa xo beufisa, xore xe motho a xo  
bona a thsoxe, ba fetola ka dihlare tse maime, monna-moso le bo  
thsoba bya phiri. Batho ba ba dulaxo kxaufsi le tsona masaka ba  
axa ka macasa metlwa ba dira lexora le lexolo kudu le xo ya xodimo,  
empa e thsaba mollo kudu, wa kwa e rora wa tsea disa wa fosa  
matheko ka moka, ya thsaba. E phela ka dinama tsa diphoofolo  
tse dingwe. Batho ta ba binaxo phooefolo e ba ithorisa ka xore  
ke batho ba boxale kudu ka baka la xore phooefolo e ba e binaxo e  
fenya diphoofolo ka moka. Ba bina tlou ba re rena xa re rate xo  
bolela kudu ka xobane kxosi re tseba e le tlou. Tau ba e tanya  
ka dixwaere, fela xa o e ya xo hlolla o hlokomele kudu ka xobane  
mohlomongve e ka xo bolaya.
- 16 Dithaxetsi. Thaxetsi ke phooefolo e kxolo, e na le dinaka tse pedi  
le maoto a mahlo a matelele. E phela manaka (Phalaborwa).  
E tsongwa hyale ka tumuxa fela yona xa e tsene madibeng e no re  
xe dimpya di holofetse ya no ema sebakeng xo fihlela xe batsomi  
ba otla ba e bolaya. E na le nama ya boleta e bose.
- Ditumuxa. Tumuxa. Ke phooefolo e kxolo, e na le maoto a mane,  
dinaka tse pedi, fela ya thsadi xa e na dinaka. Mmala wa yona  
ke o thsehla. Di phela manaka. Xe batho ba e-ya xo di tsoma  
ba rwala dipoba le dipitsa tsa xo faxa raxobc, le matswai.  
Mohlomongwe ba fetsa dibeke tse hlano ba le lefokeng. Ba di tsoma  
ka mekwa e: Patsomi ba bangwe ba bitsa dimpya ba ja mebotong,  
17 ba bangwe ba sala ba dutse madibeng xore xe di tswa di e rakisa e  
fumane ba e letetse le xo bona xore mpya ke e fe e e di sileng, xa  
e tsena boditeng mpya e tsena nayo ke moka ba o hlaba ka narumo.  
Mong wa phooefolo ke yowé mpya ya xaxwe e bexo e disile, mohlabi  
o fiwa serope, wa ka moraxo o fiwa letsoxo, ba bangwe ba tla no

K34 | 82

ba ripela dinamanana. Xe letsatsi le dikela ba bcela mesaseng, ke xore dintlo tsa xo axwa ka masasa ba beka mexwapa. Ka moswana o mongwe ba no dira byale xo fihlela ba kxolwa kamo ba rataxo. Xe lebaka le fihlile la xore ba boele xae ba roma ba bangwe xore ba tle ka tsee dipokolo tsa xo rwala mexwapa le marala, dipitsa di sala mosaseng.

Nare. Ke phoofolo ya xo swana le kxomo, empa dinaka tsa yona di lemela felo xotee. E na le dikxwatla tse byale ka kxcro. Batsomi 18 xa ba e tsome, ba e thsaba, e soro kudu. Wa e bona wa e thoma ka lepeng leno ba tla ribexa moxopo.

Letsoio. Le rerwa ke batsomi ba xona betho ba ba rataxo xo tsoma kudu, xe motho a thoma xo tsoma batsomi ba re mohlolomong ke makole, o swanetse xo robala pele xa batsomi, byale ba ye xo yena ba thoma byle ka xe nka ba thura phoofolo xe ta le kxaufci le yena o tsoxa byale ka phoofolo ba mo rakisa xo fihlela ba mo theswara. Ke sona sehlare sa batsomi xore oa se ke ba dumala.

Xo na le diphoofolo tse dingwe tse di bexaxo mosate, Tau nkwe le kwena le tlou. Tau le nkwe ke hialositee ditabeng tsa tsona.

Kwena ke phoofolo ya xo phela metsing, e byale ka lehumedi, sebope-xo sa yona. E na le macto a mane, a manyane kudu, e na le dinala, mrele wa yona ke makkakhatlepa, ditsebe tse nyane kudu-kudu, e na 19 le hloxo ya phaphathi. E dula dinokeng tee dilxelc, o rumana e patlamile lesokeding e orcla letsatsi. E tsea batho fola ba re, kwena xa e tsee motho e teca ngwana wa loloi. Xe motho a e bolaille o bexa mosata ka baka la xore byoko bya yona ke sehlare sa xo bclaya batho kudu bya molaleng. Kxosi o roma betacta xore ba e tsweie ba lebeletse, ba rongwa xe e fedile ba tsea seno le maala ba yo bexa kxosi, mrele wa yona ve thesoliva, ba letela xofihle-la o eswa ka moka ba kxona ba tltxa nmolai ba mo swaedisa maala. Xe xo ka fumenwa xo na le dilo tse dingwe moxodung ke tsa mwolai. Maale le seno ke dihlare di thusa kudu xe motho ba k nyaka xo mo fa byala byo ba thsetsexo sehlare o swanetse xo bohlatza. Ke mosomo wa kwena.

Meroe. E reiwa ka xo epa molete ba fakele selota ka xare ba bipe ka byane, xa e kwa monkxo e re ke ya sepela re tla wela ka xare ya sita xotswa ke moka ba tlilo e tolaya.

- 20 Tlou. Ke motho a e belaile a rwala naka la yona a ya a bexa mosata kxosi e mo hlabela kxomo. Di naka tsa tlou ke meno a maxolo a mabedi, fela xa ba di somise selo, e no ba lot/hakxa.  
khala. Ke diphooifolo di nyakile xo lekana le pudi ya phooke, empa e feta phooke. Mmala wa yona ke e kxwebidu ka dim-eng ke e thsweu, e na le dinaka tse pedi tse dithsese tse ditelele. E phela manaka, di sepela ka mohlape byale ka dipitsi le tse dingwe. Ba e reya ka methato kudu e be ba di rea kn dithapo tse ba di ohlileng, ba tiela lexora ba sia difero tsa xo tsena ka tsona. Ke diphala bo-mmamosengwana boeta maloka. Ke xcre di sepela di salane moraxo.

- 21 Basimanyana Masoboro. Basimanyana ba ithuta xo rea dinonyana le maxctlo (dipeba). Ke ba tantse dipeba ke tsa bona, dinonyana xa ba je xe ba di tantse ka baka la xore xe ba eya xo bolla di ka ba tswa ka hloxong ba bolaya ke xo rakisa. Taba ena xa se nnate, ba ba foraforantheetsa xore ba e ba e fa banna kxoron.

Peba ke phoofolo e ngwe ya xo nyaka xo phela ka dintlong, e epa molete ya dula ka xare, e na le maoto a hane a manyane kudu le dinala, le ditsebe tse i pedi tse dikxolo, le mosela o motelle, yona ka nosi ke e nyane kudu. Ba di rea ka difu, mosexare ba di epa ka diphate xofihlela ba di fumana xore ba kxaufsi le xore ba di fumane ba nthsa mantele xona mo mateleng mohlomongwe ba hwetsana bana ba tsona, ka moraxo bo mma tsona le morettelelana o mongwe. Di bose kudu, fela xe o ka robala le mosemanyana yo a di leng maphsinyo a xaxwe a nkoxa kudu.

Dinonyana. Ba rea ka difu le ka maditsi a dilxomo, kudu ba di rea diboeng le maseding.

- 22 Difu ke kile ka di hlalesa mapepeng a xo ka o romelwa. Lasemanyana kn t satxi le lengve ba ile ba ya xa hlolla difu tsa masodi ba fumana nonyana tse pedi di lla kxaufsi le sefu, e ngwe e re tsidikoko, e ngwe e re senyele sefu se sa batho.

K34/82

Ka moraxo xa mo ba feditse xo hlolla ba ya ba bolela taba e kxorong banna ba thoma xo makala. Ka moswana o mongwe ba ya le banna ba hwetsa xore ke thereso.

Masoboro. Ba rea dikxwale, dikxaka, dipela le xo tsova dihlolo le metutla.

Mereo. Mebutla le dihlolo ba di rakisa ka dimpya, mohlomongwe mohla ba rea ka molabo mo o kxanaxo xona. Xa ba swaedisane ba yo fa banna kxorong ba direla xore ba tla ba rola koma xe ba bolla. Dikxwale, dikxaka le dipela. Ba di rea ka melabo ka moswana ba swanetse xo tsoxelha xo hlolla le xa letsatsi le dikela le tsona xa ba di je ke merofa ya banna kxorong.

23 Tse ba ba fang ke dipela tsona ba ja nabo. Dipela kudu ba di rakisa ka dimpya, mosimanyana yo mongwe o kile a re xe pela e tsene ka mphatseng ya re xe ba e hlaba ka letsoho a kwa e lla byale a re xo ba bangwe thetsang xore e re keng, e re wa nkxaxolela wa nkxaxolela.

END 671